

10-14

Music and musical instruments of PhalaborwaDiletšo Kopêlô koša.

Diletšo diile ka meh tšya tšona komme nehat yeo ya diletšo ke ye:- 1 sekxapa ke seletšo se sexolo. Kothwe ke se se f sa hlaxo ya diletšo le sethšab . Komme se dirilwe byalo ka hora. Sekxapa se batlwa xoba se dirwa ka mohlare ko bitšaxo mokxapa. Komme xe se fedile xo batlwa se a hupywa ka dilhare xore se kxone xolla ka moraxo se kxokwe ka lethale. Xape se kxokelelwe sekxeró mo xare xa sona le mo se bono xo mo se swanthšong sa boraro (no.3) sekxapa se dirwa ke bann . Komme xape se letšwa ke bann. fela. Xape se letšwa ke motno nnoši.

2. Sekxapa moxong se se letšwa le tše ding tša mohuta wa sona xoba le xe se se nnoši. Sekxapa ke seletšo se banna ba ba senaxo busadi ba xodilexo kudu. Komme ke seletšo sa xolla bokópé ke monna. Komme xa se letšwe ka xae. Xape selli ke nako yeo batho kamoka ba vaxo xo robala ke yone. Komme moletši wa sekxapa o a hlotla mo motšeng xe a letša sekxapa. Komme se letšwa kxóróng ka mantšebot le xosasa. Komme se letšwa ka kotana le ka menwana. Sekxeró se dula xodimo xa mph ya moletši. Ke xona moletši o tla letša sekxapa bitša batho ba hwilexo le ba phelxo ka dika tše bona. Komme xe a dira byalo batho ka noko ba motsa ba tla šitwe xo robala ka baka la diteto tša xaxwe. Komme yo moletši wa motsa o tla ba a tsoxa xo kxopela moletši xore e yo roba xobane xa ba kxone xo robala mo motšeng ka baka la diteto tša xaxwe. Komme ka motšene banna ba motsa ba tla boledišano la batswa i xoba moloko wa xape xore ba monyadiše xobane o šitiša batho xo robala. Ke xona xe a nyetši xa sa tla xo letša sekxapa. Moletšo wa motho yo a nyetšexo xa o swane le moletšo wa yo a nyetšedo. Komme wa yo a nyetše xo a roba kópéló fela yeo o ka se šitisexo motho xo robala bya ka ya kópé.

Moletši wa sekhapa xa a bini o fo letša a opela dikoša. Komme moxong o tla hwetša a lla xe a letša. Komme ke mo a hlodiako kudu kudu. Komme o letšwa ke dika tšéó a di bohelaxo xe a dutš a tša sekhapa. Xe dikópé dile pedi mo motseng di tša letša sekhapa dile pedi mme i reta di šiedišana. Sekhapa xo se a dumelwa xo kxongwa xoba xo swar a ke basadi xapa se dula kxóróng kamehla. Mothwe sa swarwa ke basadi se ka se le xoba se ka kxoxa. Sekhapa ke letšó sa moletši a k. kxonexo xo reta sethsaba mo dintweng le thšaba tše dingwe.

3. Xe monna wa kxópé wa lemo tše ntši a letša sekhapa phekxelela ke xona batho ba tla swarwa ke poifo xore xe moloko wa bo o sa monyediši motho yoo o tla dire kotsi. Motho wa sekhapa a ka dira kotsi ka xo hlakantšá hloxo ke direto. Komme ka xo letša sekhapa phekxelela ke tsibišó ya xoba o xodile o imelwa ke bošexo kame a tlang ke boloka ke xona ke nnoši xe a dutši a letša. Komme xo se tšohle dikxópé tše di hlomolaxo batho dipelo xe e se ruri yo a ithutilaxo ka hlokomelo direto le dipolelo mo xo batho. Komme xona le kópéló tše swanetšexo di tsebywaxo ke batho xoba tšeo dihlomolaxo motso relo. Moletši wa sekhapa xe tšamo a letša mo metseng xe e se moó ~~ke~~ eleng moloko wo tletšeng ka xo letša elexo tsibišó ya moletši xore meloko e lemoxe xore byalo ke lebata le xore kxópé e fiwe tša xo nyala mosadi. Xe kxópé e letša sekhapa mme xo se karabo xona kxópé e ka lwa le batswadi ba yona ke diatla. Komme ka xo realo xa xo molato xobane kxópé e tsibišitšá xore e a tšwenyaxa mme xa xo uka xo ba hlokomelo. Xe xona kxópé e tla qhelwa ke lekhotla le o taba e ka baxvaxo xona. Xe kxópé e ka dira dintwa pele e sešó xo šupa boxolo bya yona xona e tla fiwa molato ke lekhotla. Xe monna a na le mosadi a bonwa a tša sekhapa xo tla tsebywa xoba xona le taba ye nge ye mpe mo motseng ke xoxwe.

Ser. 665

Komme moxong xo ka šupa xe mosadi wa xaxwe o dirile bootswa le monna yo mong. Komme seo o tla bo ele tsibišo xo banna ba bangwe ke xe monna o tlo kwala xe a reta sekxa e sa xaxwe moo a tlang xo bolela kamoka tše mo pelong ka baka la molódi wa sekxapa. Xe mot o a ne le dipelaelo mo pelong ya xaxwe me a tla sekxape, ke xona tšohle o tla di tsibiša batho ka baka la molódi wa sekxape ke xona tšohle o tla di tsibiša batho ka baka la molódi wa sekxape. Seo o tla bolele le tšeo e sa tlang xo di dira.

4. 2. **Setólótóló** ke seletso sa banna. Komme se dirilwe byalo ka sekxapa fela xa sona tšohle tša mo sekxapeng. Komme le sona ke seletso sa dikxópé tše esen diopédi tše tsebyaxo. Ke se seng sa diletso tša hlaxo mo sethábong sa ba phelabōre. Komme sona ke letšwa ka kotana ntle ya sona le molomong ka moletši. Xe moletši a rata o tliša setólótóló molomo xaxwe. Xe a feditše xo reta a buša a muma setólóló. Komme se letšwa ke notho a i nnoši. Komme ka nako se letšwa le tše ding tša ohuta wa sona. Le notho fela e sekxópá o a seletša. Komme sona xa se hlole byalo ka sekxapa. Kape xa se letšwe xo tsena ka xae byalo ka sekxapa. Komme se letšwa ka nako le nako. Kape xa xo letšetšwe yo mong a bina e fo ba selo sa notho o tše fela. Komme ba letši ba setólótóló ba swanetše xo itlwaetša xo letša ka mehla. Moletšó la setólótóló o bothata byalo ka wa sekxapa. Ke xona yo a ratong xoba moletši o swanetše xo itapiša ka xo ya xo ba ba tseb xo xore o rutwe mokxwa wa xo letša setólótóla. Komme le sona xa se dumelelwe xo swarwa ke basadi xobane se dirilwe ka dihlare. Mokxwa wa xo tše seletšó ka dihlare ke xo thibela mēleko kamoka ao a ka dirwaxo ke batho xo moletši.

Ser. 305

Xomme sona se dirile ka phate tše pedi. Xomme ye kxolo ke ya mokhure. Ya ka xare ke moxwane. Xomme e sekkokwa ka lethale.

5. Sa letšwa ka phate xoba non ana. 3. Lekópé ke seletšó sa basadi

Xomme sona se dirwa ke banna ba se fa basadi. Lekópe le dirile ka lehlaka-noka. Xomme le kxokwa ka boditši ba thotlwa.

Seletšó se ke sa basitsana. Mosadi yo anaxo le monna ka dumelolwe xo se letša. Xomme sona se letšwa ka molomo le nonwana byalo ka setolotolo. Xomme sa letšwa ke kxarebe tše kxolo.

Xomme seletšó sa letšwa ka nako le nako. Xomme xe moletši a letša sona batho ba tseba xoba o xotšé mmeletšwa wa xexwe.

Xomme ke mo mosadi wa monna a sa dumelolwexo xo se letša xobane ka xo hlwa a letša sona xot we o tla xopola tšeo a beng a di dira xola e sale mothepa. Xomme ke xona a ka tloxele monna wa xexwe

xo boela xo bao abeng a phela nabo peleng. mothepa o swanetše o itšwenya kudu kudu xe a rate xoba moletši yo botse. Xomme

basitsana ba ke letša makópé fela xa ba dumelolwa ke batswadi xo letšwa ba letša ka mehla xe e se bao fela elexo mothepa ruri.

Xape se sale seletšó sa motho sinnoši. Xomme moletši o letša a se fetole ke molomo. Xe lekópé le fedile xo dirwa ke xona xa le sa kxongwa ke banna ke e se bao elong mphatho o tee fela.

Xe mothepa o tia kudu lekópé mme ka moraxo mothepa o ka thšabela xa xe o lesoxane. Xomme ke mo batswadi ba lekuxo ke maatla xo

6. thibela makópé no malapeng. 4. Phalafala ke nako la phoófóló yeo ibitšwaxo phalafala. Xomme seletšó se ka sa tsibišó le sa

xo bitšana ka xona. Xomme sona ke sa banna le basadi phalafala e letšwa mohleng wa menyanya le mohleng wa marumo. Xomme e dirwa ke banna bao banaxo le temoxo ya xo dira naka ye.

Phalafala xa e le letše yo song xo tina. Xape xe e letše ke batho ba bintši ne efo letšwa ke o tee.

K34/33

Komme e thus' banna le basadi xoba naka ya xoletsa mo dilo meng  
tša banna le basadi. phalafala ena le ba letši ba letši b  
yona ruri ruri mo xare ka banna le basadi. Ke masoxona xob  
banna ba bin koša sa nhlala e tla ba phalafala. Tšela mo dikomeng  
le mo dikošeng ka e sware ke yo mong le yo mong ke e se yo eleng  
kxošana ya seo. Modirā xoba mong wa phalafala ke feditše o  
swanetše xo isa ngakeng xore dirwe ka maleko.

Ke xona phalafala xe e dumelalwa xo taboxwa ke basadi le  
methepa xe e se bao ba thšufetšexo felu. phalafala le badimong  
e a tsofexa ke xona xona le phalafala ya mošate ye letšwa xo ke  
batho xe ba badimong. Phalafala xe xo se e se dirwa moyeng  
wa motho. Komme xe e a dumelalwa xo letšwa nako le nako, xe e  
se ka din ko-fela. Ke phalafala e li ka morxo o tl  
motho e tl tše ka lentšu. Ke xona o tla hlalosa seo phalafala  
7. e llelaxo sona. 5. Naka ya phala ke seletšó se moni dikoša  
tša banna. Komme ke seletšó sa banna felu. Le mohleng wa mokxoš  
wa dira xo letšwa naka. Le xe dira di lwea monna ka nthša  
naka ya phala xo fa balwi matla.

Naka ke seletšó sa monna yo mong le yo mong. Kothwe kxoši  
Lepato xe a thunywa ke sethunya ke ke emi xodino xe leye a  
letšú naka ya xaxwe ya phala. Le monna yo mong yo leina la xaxwe  
elexo moreme o bolailwe thabeng ya sealeng a letšú nakale  
phalafala.

Diletšo tše pedi tše ka nako xe dilla di seba batho xore  
madira a e tla. Komme ke xona batho ba tla thšabela dibong.  
Naka ya phala e direlwa bokxabane ka diphets le ka kxohlo. Komme  
ya tlemelelwa lerala ya dirwa ke moletši. Ke monna a hwetšwa  
a sena naka ke nyatšexo ye kxolo xobane ka naka se a ka tsibišexo  
batho ka sona mohleng dira di tsena monaxeng. Naka xe e a  
dumelalwa xo kxongwa ke motho wa mosadi. Naka xe e na modumo wa  
koša.

Ser. 665

Komme e fo ba seletso seo se hlaloso waxo ka molomo xore se letset swang. Ke monna a bone se thsošaxo o swanetse xo letsa naka xo tsibiša ba b n . Komme seo e kaba tau, nkwe, tlou le tse dingwe tse byalo. Naka xa e dumelwe xo lla fela xo e se xe ele ya badiša fela. Mo badišeng e šumišwa ke kxošana ya badiša fela.

8. Ke kxošana ye ngwe e letsa naka xa e a swanelwa xo fetolwa ke moletso wa ye ngwe. Ke xo kaba byalo xona xo šupa xoba dikxošana tseo di e nyatson xob. ye ngwe xa e thšaba ye ngwe. Dikxošana di bitšwa dinkxwete xoba bošólwé. Xo thwe matsatši ele kxoši le ngwabo lepató xe e sale masoxana ba be ba na le dinaka. Komme dinaka tseo ba di betletšwe ntatobo makekele. Ke xona ka mohla wo noug xe xo nwexwa mekxópé matsatši a thoma xo letsa naka. Ke xona lepató e letse ya xaxwe. Komme ka xo realo ke xore lepató nyeditse moxolo matsatši. Komme matsatši e phšatla nak y masalong a kxopela xo makekele xore a wo rapo dira tša xo bolaya matsatši. Komme kxoši ntatobo a dumela. Ke xona xe, dira tša maxakala di tllile kxoši, Makekele ya di xomiša ka xo difa man ka a ditlou xo lamol ntwá yea ya barwa ba xaxwe ya xo lwela naka. Ka nako ye ngwe xe naka elle a šupa xoba moletši o ocfetšwe ke xona xe yo mong a ka fotola ka yaxwe ke xore hafelo ya xaxwe ke ya lefa xo yena. Komme xe ba xahlan ke ntwá ye kxolo.

Komme se se dirwa le komaneng ke banna ba baxólo. Lokomaneng ke me batho ba rutaxo boxxale xona k xo tlan ka melamo xoba mapara. Ke xona xe o kwa n e lla wa seke wa letsa ya xaxo.

9. Komme xe e se xe o tseba xoba ke ya mong. 6. Naka ya mongapó e dirwa ka hlare se bitšwaxo mongapó. Komme yon e na le badiri ba yona b e tsebaxo elexo banna fela. Komme le yon e šomišwa byalo ke naka ya ph 1.

7. Seóó ke phalafala ye nyane e dirwaxo ka naka le thetele elexo phóófóló e seóó se byalo ke ph 1 fela. Komme sona ke seletso

Komme sona se tlemelwa letswa mme sa a parwa ke moletsi  
 elexo monna yo mong le yo mong. Komme xaele dikošeng tša lefeša  
 se letšwa ke malokwane xoba nkxwete. Basaai ka ba sa dumelolwa  
 xo se šomiša xobane moletšo wa sona o xo fitiše wa phalarala.  
 Komme moletsi wa sona o tšis kutu ya leba xodimo mola ngla ele  
 molomong wa xaxwe. Komme phalarala kudu ya naka e ya fase.

8. Naka ya phuti ke seletšo sa ba tsomi xoba bašimane bale maci-  
 šong. Komme mo batsoming e šomišwa xo bitšane ka yona. Komme  
 mo xong e šomišwa xo bitša dimpya. Komme le yona ke moletšo wa  
 banna fela. Mo xong nak ya phuti e šomišwa ke dikxoši xo bitša  
 pula. Komme le yona moletsi o swanetše xo e kxokalela molaleng.

10. Moxong e šomišwa ke dingaka. Dingaka tša koša di dirwa ka  
 dihlaka noka. Komme tšona di dirwa ka bontši bya mothaba.  
 Mothaba ke xore palo ye e lekanexo ya diletšo. Komme ke diletšo  
 tša banna fela. Xape di ditwa ke banna. Naka tše fetšang  
 mothaba ke tše. 1 Tsosi ke xore ya xo thoma 2 Tataledi ke ye  
 e latelaxo tsosi. 3 morotho xoba puđi ke ye salaxo tataledi  
 moraxo. 4 Sethe se t a ka moraxo xa tudi. 5 Bethenyana se thoma  
 koša le tsosi. 6 Kxomo ke ya xo tswalela medumo kamoka ya dinak  
 Ke xona xe xo binwa ka koša ka bontši xo tla nyakiswa methaba  
 ka bontši ke tsela ye ka xodimo.

Komme tšona di letšwa ke banna le bašimane. Xo thwe ke letšo  
 sa hlaxo. Komme ke xon moletšo o be a naka molomong xo lebanya  
 le le šoba la xo letša. Komme se letšwa ke bontši bya batho.  
 Xe dinaka di lla xo tla letšwa le meropa le komana. Xe xo hloka  
 meropa le komana dinaka x di hloedii. Naka tša košo di tlaleletš-  
 wa ka xo apela. Komme di letšwa ka monyanya ye mexolo le ye  
 menvano. Xe xona le leho dinaka di a letšwa xo letšwa.  
 Di dirišwa ke banna le masoxane xa mmoxo le basitsane ba xo tiela  
 meropa le momana. Komme moletšo ena le maina a yona. 1 Kiba,

- 11. Komme tše kamoka di binwa ka dinaka le merópa le koman ka ntle le thipo. Komme yona xxx komana e a tloxelwa xe xo letšwa yona. Thipo ke koša ya badimo ba dikxoši. Ke xona e tsebywa kudu kudu ke bakxalabye. Ke xo ilwe badimong o tla binwa yona pele ho kxanla badimo ba ba kxalabye. Morópa wa thipo o tiwa ke basadi ba baxolo le ba hanyane. Komme thipo e letšwa xola tsatsi le ya xo sobela. Xae dumelwe xo letšwa mosexare byalo ka tše dingwe ka dinaka xa xo bopye meletšo ka mehla le mehla xe e se ya kxale. Komme xo itlwe tša xantsi xo reta meletšo. Xape ke modiro wo moxolo wa xo ithuta xo letša moletšo le xo tseba meletšo ya moletšo. Meletse e dirwa ka mooto. Ka taelo ya molodi wa koša molokwane xoba nkxwete. Baletši ba swanetše xo itlwaetša xo letša nako le nako. Diletšo di direlwa xg phadišano ya hlopa tše pedi xoba hlopa sa thš ba se seng le se seng. Dinaka tše ko di na le molokwane. Molokwane le intona ya xaxwe ba swanetše xo bona xore xo seke xwa ba le dintwa košeng xoba patane. Batho ba ka tsama ba le letša batho xo bona moputšo. Baletši ba fela xo fee ba ka ya mo xong xo letš xona. Ka, xo realo e kab ka baka la lekemelo xe xo hule motho yo moxolo. Xoba xo ya xxx fela xo hula xore ba fiwe dilo tš dingwe byalo ke dikxomo, dipu le dinku. Meropa ke diletšo. Komme ke letšo tše sepelaxo le diletšo tše dingwe byalo ka dinaka, meropa e dirilwe ke banna fela. Komme e šomišwa ke banna le basadi. Banna ba šomiša meropa mohlantšwa wa koša ya dinaka. Ke koša e binwa merópa e tiwa ke basitsana. Monna xa swanelwa xo bona a tla morópa xe e se ka kxakaxo fela. 1 Meropa wa xo diriša motho xore a bine . 2 Meropa wa xo latela wa pele. 3 Meropa wa xo tlatš ye mebedi ya pele. ~~xxx~~ Komme e bitšwa ka xore 1 Meropa xoba phofiši , 2 Thopaane xoba thotometšo, 3 thotometšo yo nyane. Meropa ke diletšo tše dingwe tša hlaxo ho xo ba phalaborwa. Meropa xa e dumelwe xo itlwa ke xole lalo ho metseng. Komme e tswelwa ke moropa
- 12.

Ke mmetli a be tlu morapa o swanetše xo ya xo ngaka xore e hupe  
 more woo xore o seke wa senyexa xoba wa hloka xo lia. Moropa  
 o opiwa ka diatla. Xape xe xo phadišanwa ka xo bina dikošé xo  
 a phadišanwa le ka xona xo tia moropa. Xomme xona le ba tii ba  
 moropa bao ba tsebyaxo xo feta ba bang. Monna yo mong le yo  
 mong e ka ba le moropa, xomme xa xo iletšé. Moropa o dirwa ke  
 sehla se bitšwaxo morula. Xomme wa kxobywa phaxo. Ke morax  
 wa ba pywa ka letlalo la kxomo. Ke xona xo nyakexa ruri mobapi  
 13. wa kxonthe. 11 Dikomana ke letšó tše kxolo kuúu. Ke xona  
 letšó tše di hwetšwa dikxošing fela. Xomme letšó tše di na le  
 maina a tšona 1 Boretho, 2 Hlanka, 3 Bohlalo, 4 Nkutwana. Xomme  
 ke mathaba wo o phetedilexo. Di letšó tše di dirilwe ke banna.  
 Xape di opiwa ke banna. Boretho e o piwa ka diatla ka ntle le  
 kota. Xomme tše dingwe kamoka di o piwa ka dikotana tše bitšwa  
 diópp tša komana. Di dula ka ntlong ya dikomana. Boretho e ka  
 rwalwa ke banna na bano xoba xo feta mo. Hlanka e ka rwalwa ke  
 ba bararo. Bohlalo e ka rwalwa ke ba bararo. Xomme xaele nkut  
 wane yona e ka rwalwa ke ngwana wa lemó tše seletšaxo. Xomme  
 ye kxolo mo xo tšona ke nkutwana. Ke xona xa e dule le tše di  
 mo di dulexo. Dikomana di letšwa sephiring xantši. Mo dikoman  
 di letšwaxo xona mosadi xa dumelelwe xo tsena. Xape le lexaole  
 Lešóbóró xa le dumelelwe xo tsena le lona. Letšó ya komana xe  
 ele sephiring xoba tso šóng e betšwa xo duma. Ke e opiwa kxoro  
 xothwe ke mahloba. Ke xore thaloko. Ke xona mo basadi ba ka  
 dumelelwe xo tsena xape le xona xo tia. Komana ke seletšó se  
 sexolo sa hlaxo. Ke komana e duma monna yo mong le yo mong o  
 swanetšoxo tšwa ka xae xo ya mo e dumaxo xona.

14. Ke xore xo tllile dihlahatsane xoba bo mmodumela. Ke xona monna o tla tsa dihlabani tsa xaxwe kamoka. Komana xe e duma se swanthso sa mokhoši wa dira. Ke xona buxale ba sethsabe ba tla bonaxala kamoka. Xe monna a xahlana le monna yo mong o swanetse xo mothibela tsela. Xomme ka xo realo ke xo supa itwa. Ke xona o tla rseba xore yo ka pele o itukiseditse xo lwa le yei. Ke xona e tla swarana ka melomo xoba mapara. Xe yo mong a ka thula yo mong xa xo molato ke komeng. Xe komana e duma xantsi e ka bala madira ke ba ba dutšixo kxufsi le naxi xoba sethsabe seo. Ntwa ya matsatsi le lepato e hloedile ke xona xo duma xa komana. Ke mo e bitšwaxo ntwā ya momaneng. Basadi ba ka edingv Hlanka xore ba e hlakanye le meropa xo tla tsa bona dikoma. Xape hlanka e ka hlakanywa le meropa xe xo binwa koša ke banna xoba basitsana. Xothwe komana loketšwe hloxo ya motho kamo xare xa yona. Xomme selo seo xa se tlošwe se fo duma ka xare xe komana e rwalwa. Dikomana di letšwa ka mabaka. Xomme xa di letšwe ka xo rata xa kxoši xoba sethsaba. Xe komana e tloxa fa e dumaxo xona e boela ka xae xothwe e a tofa. Xe e ya sellong xothwe medimo e xo rozile. E Dikomana di dirilwe ka morula. Xomme badiri ba tšona ba di tšira ka dihlang. Boretho ke komana ye kxolo xa kudu mo xo sa tsebyexo xore morula obe o xotse byar

15. 12. Mathotse xoba lethotse ke seletso se diriswaxo ke banna le basadi, fela se dirilwe ke banna. Mathotse a kxokelola leotong ke kxax maini wa koša. Xomme e kaba monna xoba mosadi. Xomme xa xolo mathotse a somiswa ke ba bini ba motimuna. Xomme lethot ke le tee le ka dirwa byalo ke leomo seswanthong no 12, xore e tlebe la xo bitšu nkokoi xore e bone tsele xe e sepela. Xe motho a bina a operi mathotse ona le modumo xa kudu xo fitiša xe a sena mathotse. Lethotse ba dirwa ka dienywa tsa mothitse. Xomme ke sehlare sa lešoka.

Ser. 655

13. Thšela ke ye ngwe ya diletsó tše nyane kudu kudu. Komme e šomišwa ke banna le basadi. Thšela e tšwa sehla-reng seo se byalwaxo ele moroxo xoba moraka. Thšela e tšwa šomišwa kudu ke batho ba matemuna. Modumo wa thšela le lethotse o dirišwa ke mafisikana ho a lokelwaxo ka xare.

15. Sehlo-dinko ke seletšó se bašimane xe bile mudišo. Mme sona se kxixixixi dirwa ka lehlaka noka. Komme se dirwa ke bašimane fela.

16. Lebethela xoba mahlwandibona ke seletšó sa bašimane. Komme se dirilwe ka lehlaka noka. Komme diletsó tše xa ntši bašimane ba bitšane ka tšona. Komme xaele lebethela lena le molao wo 16. ong. Ho xong o ka kwa mošimane a letsa lebethela. Komme ka pela wa kwa yo mong mošimane a fetola. Ke xona yo mong a letše a roxelela yo mong. Ka xo realo ba tla kopana ba lwa.

17. Nkokoi xoba nonyane ke seletšó seo eleng koma ye kxolo ye xo sa dumelilewexo mosadi xo e bona. Xape le banna xa se kamoka ba e bonaxo. Komme yona e dirilwe ka lehlaka noka. Komme ka moraxo ya dirwa ka sekhona sa mutla byalo ka morona. Komme se letšwa ka molomo. Moletši wa sona o tsena ka xare xa ntlo yeo xx e dirilwexo ka diphatš. Kothwe nkokoi e dula madipeng a Lepelle nokeng tše kxolo. Komme seletšó se se hlaxa xatše ka moraxo xa dilexo. Nkokoi ke koma ye kxolo ya kxoši.

18. Mamodumele xoba hlaxa tšona. Komme se ke seletšó sa byalo ka nkokoi. Komme le sona ke se banna. Xape ke koma ye kxolo. Komme se dirilwe ka mašapo a mano a tlou. Komme mamodumele o dula ka ntlong le nkokoi lebak kamoka. Komme o tšwa fela xe xoroza. Komme ke ho a tlaxo tšala dikoman. Mamodumele ke koma ye kxale ye hlaxo ya ba phalaborwa.

17. Mminošumele ke koma ya banna fela. Xomme ke yona ye e dirilexo mangwalo ngwalo mo dinlaxeng tša banna ba Basotho. Xomme ka xo realo xo tšwe e onu moko.
19. Sethšekethšéke ke seletšó se sa tšwaxo xo hloloxa mo naxeng ye. Xomme sona se dirwa ke banna fela. Xepe se letšwa ke banna. Xomme sona se letšwa ke motho a mnoši. Se dirilwe ka kotana ya hlare se bitšwaxo mokhure. Xomme se kxokwa ka lethale. okxwa wa xo se letša o byalo ka wa setólótóló.
20. Ngwanamadume ke seletšó se dirwaxo ke banna fela. Xomme sona ke koma ye kxolo. Xomme se letšetšwa sephiring. Xomme se dirwa ke kotana ya lematho. Xomme ya hulwa mašoba xore xo lokelwe lenti kaxare. Ke xona moletši o hwiditša seletšó. Ka xo realo seletšó se a duma. Xomme se lla bošexo fela. Xomme se bitšwa tau. Ke se seng sa hlare mo sethšabeng. Xomme diletšó tše byalo ke tša kxoši k moka. Diletšó kamoka tša mošate di fetoxa dikoma. Modumo wa ngwanamadume o byalo ka wa motorokara ke o balalwa xo nyoxa moko.
18. Mekxwa ya xo bina dikoaša ena le maina a yona. Koaša ya dina e binwa ka mokxwa wo. Banna ba bantsi ke ba xo letša dinaka xomme ba dirilwe lesakana ba šalane moraxo. Moxere za lesakana leo ke basitsana ba tii ba meroa. Xepe mo xare xo tla le yo mong mona yo a bitšwaxo malokwane. Ke xore molaodi wa koša. Xape ena a ka ba le yo seng wa xo thšela meletše. Meletse ke dikxato tše tšebwaxo ke ba bini. Ke xona mothšedi wa meletse o swanetše xo thšela meletse ka maina a yona le ka xo latelana xa yona. Meletse wa koša ye ngwe ke o thšelelwi koša ye ngwe. Ke xore meletse ya Thipo ke e swane le ya kio. Xomme mo mekxwen ya xo dirwa byalo modikošong kamoka. Ko kaela ke mokxwa wo mong wa xo bina.

Ser. 655

ke xore xe ba bini ba lapile xo dikoloxa ka meletse mothšedi wa meletse o tla dira xore ba bini ba eme xomme yo mong le yo mong a tšeno ka xare a raxa xodimo kamo a ka kxonaxo le kamo ke mokxwa wa xaxwe o lexo ka xona. ke ba feletší mothšedi wa melo o swanetše xo tšwela pele xo binthšá ba letší kamokxwa o tee.

Xomme mo dikošeng xona le mehuta ye mentší. Dikoša tše ding di binwa ke banna fela xomme tše dingwe basadi fela. Dikoša tša mošate elexo tša dikoma l mosebetho ke koša ya mohlantšho xo nkokoi. e xona ke koša ya kxolo ya banna le basadi kamoka le bana. Mosebetho o binwa lepatlelong la mošate mola ngwečhi o kxanya, Xomme o opelwa meropa ke basadi xo opelwa ka melomo ke banna kamoka le basadi. Koša ya mantlakalane ke koša ya mošate ya xo binwa ke madika. Xomme le yone ke yo xo opelwa meropa ke basadi. Xomme yona e binwa ke madikana fela. Koša ya mmamaxwe e binwa ke bakwera ba opelwa ke basadi fela. Xape yona e binwa xae xa e byalo ka mantlakolane o binwako šokeng. Lesoko ke koša ya mošate ya basadi-fela. Xomme yona e binwa šokeng fe kxaufisi le xae.

Xomme dikoša tše kamoka ke koša tsadikxoši.

Xona le dikoša tše dingwe tše elexo tša batho ba xo bina malopa. Xomme koša tša xa di apelwe ke batho xe e se xe mobini a tletswe ke medimo. ke xona motho o tla tšoma koša ka koša batho ba mo orelela a bina ainnoši. ke motho ba malopo e bina batho ba mo hlomphe kudu kudu ka xore o etšéšwe ke badimo.

Dikoša tša lelapo e ka ba bo tše l mafe-moxolo xa ba bole 2 Kwala mantente 3 ba-xakantše baloi. Xomme ke xona ba opedi ba tla opela mantšú xape xate. Dikoša tše ntší tša sesot xa dina mantšú a xo tlala.

Dikoše tša basitsana xe baile košeng le nasoxana l Tšak tša moletlane ke xona ba tla opela mantšú go xa ntší ntší ba

Ser. 655

20. Komme motii wa moropa a tia. Dikoša diile ka mehuta ya tšona le mabaka a tšona. Tše dingwe ke tša xe batho ba taxilwe ke mekxopi. Komme tše dingwe ke tša xe ba, taxilwe ke bywalsa.

Ka xona karoxano mo dikópélóng le mo dikošeng. Komme kopéló ye ngwe le ye ngwe e opelwa xo binwa. Dikopelo tše byalo ka dikoša tšeopelwaxo sephizing ke banna ke tše. 1 O tséé é ó tše ye é. Komme ke xona xa e hlalose xore modumo wa yona o supang. 2 Tlabo-tše o tsééé. Xape le yona xa e šopi selo ka modumo wa yona. 3 Mafe-afe, mafe-mafe xomme le yona xa e šopi selo ka modumo wa yona. Komme di xona tše dingwe tše byalo mme xa xo thethollo yeo motho a e hwetšaxo mo xo tšona. Ka manyalo xo opelwa kopelo e tee. Komme yona e opelwa ke basadi xola monyadima a tloxa ke xae. Komme yona ere:- wa xeso o a ya xo umoxa motho ke maruo a kxono. Komme ye ngwe ere Ngwetsana wa tsoku o a naiwa thšabela ntlong. Xe xo hloletšwa bana xo opelwa kopéló ye xore agwana banna nomola nka xo le hla ke mafori. Mafori a thakana tsaxoxo. Komme yona e opelwa ke ba ledi ba banna. Dikoša xoba dikopelo di opelwa ke bahlabeledi le baakxodi.


Ka motlalekxomo le matotaxa

X

665


K34/33

Sehloinko



6

19



Sethsekthete

Nhokoi Xoba Nonyana





16

4

Lebethela  
xoba mahlaadibona


1 2 3



K34/33

22

M...




K34/33

waxeso o a ya 18  
le amoga metlo ke  
ke ma kgomo.

Setlo sa  
sekhapa

Sekhapa



665

19

Nqwanamadume  
20.


665

K34/33



Naka ya pharlor

5



End 5.665

END 665